






# AYAREHWΞ HO KA ABA FAM PII

## Mmoa foforo wɔ Sikasem ho aba!

Sika foforo bi a efri aban hɔ aba ama ayarehwΞ a wobetumi anya no ayε fo. Sε wowɔ sikasem mu mmoa dada a, wobetumi anya bi aka ho. Sε wonni bi dada a, εnee wobetumi anya bi bere a edikan koraa...mpo sε na womfata sε wo nya bi kane no a.

### Wone NY State of Health nni nkitaho:

-  Ntanεte so wɔ: [nystateofhealth.ny.gov](https://nystateofhealth.ny.gov)
-  Frε Asoεε hɔ wɔ:  
1-855-355-5777 (TTY:1-800-662-1220)
-  Dintwerε aboafɔ: [info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor](https://info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor)

*Sε wopε nsem pii fa American Rescue Plan  
nhyehyεεε no ho a, kɔ:*

<https://info.nystateofhealth.ny.gov/AmericanRescuePlan>

# THE ESSENTIAL PLAN

DEE ABA FOFORO WO 2021: NEA EKA \$0 SIKATUA NE NHYEHYEE AHOROW NYINAA HO NE ADEHU NE ESE HWE

Essential Plan yi y ma amanfo a won akatua sua.

Sika a wotua no bosome no ye \$0 dema won a wofata.

ESANE SE SIKANTETEENNI HO, nti nhyehy i no firi ase tua wo apomodenhw ka no mprenpremu ho ara.

## ESSENTIAL PLAN NO MA WO NNEPA A APOMUDEN NHYEHYEEES AFOFORO NO DE MA



Dokota nsrahwe ahorow, a yare mu abenfo de ka ho



Nhwehwemu a dokota akyerew se koye



Nnuro a dokota atwere



ayarehwe a ayarefo no da ayaresabea ho ne nea wonna ho



Ese ne Ani nnepa

Wo saa Essential Plan yi ase no, wo ky fa a wo tua w'ayarehw mu no — nea wo ka bom tua no — sua koraa, na to dabi mpo a, y \$0.

Na wontua hwee wo mmoa a yede si nnooma ano, te se doketa beba ahwehwe wo nripadua mu bere ne bere mu.



Twere wo din wo Essential Plan no mu enne. Yebie din twere no **AFE MU NO NYINAA**.